



Langa u khou ya tshikoloni. O bva hayani nga matshelonitsheloni.

U dzula kule na tshikolo.

O takala nga maanḁa u humela tshikoloni ngauri tshikolo tsho vha tsho vala lwa miḁwedzi minzhi.



E ngilani, u ima ha vho Mandla.

Langa ha athu vhona khonani yawe lwa tshifhinga tshilapfu.
Vho vha vha songo tendelwa uri vha tambe vhothe.

Vhatukana vho takala nahone vha lumelisana nga
zwikudavhavha zwavho na nga zwikunwane.



Vhatukana vha bvela phanḡa vha tshi tshimbila. Vho lavhelela nga maḡo matswuku u swika tshikoloni.

Vha takalela u amba nga ha tshifhinga tsha nyiledzo ya u tshimbila dzibadani.

“No ita mini uri ni sa kavhiwe nga tshitzhili?” Langa a tshi vhudzisa.



“Ri vuwa nga matsheloni ra țamba zwanđa. Ra dovha ra țamba zwanđa ri sa athu ȷa,” hu fhindula Mandla.

“Ee, ri fanela u țamba zwanđa tshifhinga tshoțhe!” hu tenda Langa.

“Na u ka mađi tshifhinga tshoțhe,” a tshi engedza.



“Ndo vha ndi tshi dzula na khonani dzanga fhedzi zwino ndi nga si tsha kona ngauri a no ngo tendelwa u dzula na vhathu vhanzhi,” hu amba Mandla.

“Hu na milayo minzhi miswa,” Langa a tshi femuluwa.



“Ni fanela u thivha ningo na mulomo musu ni tshi bvela nnda. Musu ni tshi hotola, ni fanela u thivha mulomo wanu nga ngomu ha lukuḁavhava. Musu no no hotola ni fanela u tamba zwanda,” Langa a tshi amba.




“Hune nda dzula hone, a ri tsha kona u tamba bola,” Mandla a tshi amba.

“Hune nda dzula hone, vhaaluwa a vha tsha kona u wana mishonga yavho kiliniki,” hu amba Langa.



“Hetshi tshitzhili na nyiledzo ya u tshimbila dzibadani zwo kwama lu si lwavhuḡi vhutshilo ha vhatu vhane vha dzula muḡanani,” hu amba Langa.

“A ri tsha kona u ya ḡoroboni ngauri zwiendedzi zwa vhomuthu-munzhi a zwi shumi,” hu amba Mandla.



“Vhathu vhane vha githidza nga u rengisa a vha tsha kona u rengisa,” Mandla a tshi bvela phanda.

Vhatukana vha a fhumula zwino. Samusi vha tshi khou swika tsini na tshikolo, vha thoma u hwenya.



Langa uri, “Uri ndi dzule ndo farakanea, ndo vha ndi tshi kuvha na u thusa u bika. Ndo dovha nda țalela televishini na u guda.”

“Nņe ndo vha ndi tshi tamba nga boļa yanga. Ndo vha ndi tshi thusa Mme anga, na u vhala bugu dza nganea,” hu amba Mandla.

Vhatukana vha swika tshikoloni nga tshifhinga.



—Dzimbudziso

1. No ita mini u ditsireledza kha tshitzhili tsha Corona? Ri hambela uri ni t̄alutshedze.
2. Kha siat̄ari 10, vhatukana vha amba zwa tshifhingani tsho fhiraho. Nwalani maipfi avho zwa tou nga vha khou amba zwa namusi (tshifhingani tsha zwino).
3. Nwalani maipfi avho zwa tou nga vha khou amba nga zwa matshelo (tshifhingani tshi daho).



Heyi nganea yo thewa kha mivhigo ya RX Radio. RX Radio ndi tshītītshi tsha radio ya kha inthanethe, ya vhana na yo itelwaho vhana.

RX Radio i hasha i ngei Red Cross War Memorial Children's Hospital, Cape Town.

RX Radio i thusa vhana u amba zwiṭori nga ha mafhungo a ndeme ane a vha kwama.

[Dalelani RX Radio](#)